༄ ན་མོ་གུ་རུ། Homage to the master!

བསྐལ་མང་གོང་ནས་གཡོ་སྒྱུ་སྤངས་པའི་ཐུགས། །བཙོས་མའི་ཚུལ་སྤངས་དྲང་ཞིང་བདེན་པའི་གསུང་། །
ཚུལ་འཆོས་མི་མངའ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྐུ། །ཐུབ་པ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

I prostrate to the great saintly sage
Whose thoughts are free from deceit since many aeons,
Whose truthful words have abandoned falsity
And whose becoming body bears no hypocrisy.

ཐུབ་པ་དེ་སྲས་བདེན་པའི་དོན་གཟིགས་པའི། །བདེན་གསུང་མངའ་བ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་ཚོགས། །
ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཐར་པའི་ལམ་ཞུགས་པ། །དེ་དག་ཀུན་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

I prostrate to all those heirs of the Buddha
Who have seen the nature of truth and speaks only truth,
And to the Sangha who possesses the power of truthful word
And has entered the path of the three vehicles.

བདག་ནི་དེང་ནས་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་སུ། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །
རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཁྱེད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

From now on, throughout my rebirths and lifetimes,
May I never become separated from you.
Being lead by you, O Buddha,
May I become someone like you and your heirs.

ལུས་སྤྱོད་ཚུལ་འཆོས་མེད་པར་འདུལ་བ་དང་། །ངག་ཚིག་རྫུན་གཏམ་མེད་པར་བདེན་པ་དང་། །
སེམས་སྤྱོད་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པར་དྲང་བ་ཡིས། །ཆོས་མཐུན་གྲོགས་དང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་ཤོག །

May I befriend the righteous friends and spiritual companions,
Through subdued bodily conducts without any hypocrisy,
Through truthful verbal words without any false speech
And through honest mind without any deceit.

ཐར་པའི་ལམ་ལ་དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ། །འཁོར་བའི་གནས་ནས་དང་པོར་གྲོལ་བའི་ལམ། །
ཉམས་ལེན་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དང་པོའི་འགོ །བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

May the genuine thought of renunciation,
Which is the first door for entering the path to liberation,
Which is the first path for escaping from the cycle of existence
And which is the first step of all spiritual practices, arise in my mind stream.

ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་དེས་ཚོག་ཅིང་། །མེད་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་ཐབས་ཆག་པ། །
སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ས་བོན་མ་ནོར་བ། །རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་ཤོག །

If one has it, this alone is sufficient for reaching Buddhahood.
If one does not, one is handicapped in reaching Buddhahood.
May I generate this pure thought of enlightenment,
The unmistaken seed of Buddhahood.

གོང་ནས་གོང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འཕེལ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མི་བརྗེད། །
ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག།
May the supreme thought of enlightenment increase,
May I not forget the thought of enlightenment throughout all lifetimes.
Repeatedly remembering the thought of enlightenment,
May I engage in the practices of the Bodhisattvas.
ཐུབ་པ་མཆོག་དང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་གང་ཡིན་པ། །
བདག་གི་ཚེ་རབས་སྤྱོད་ཀུན་དེ་འདྲ་བར། །གྱུར་ནས་དོན་གཉིས་སྤྱོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །
May my conducts throughout all lifetimes
Resemble the conducts of the Buddha
And those of Manjushri and Samanbhadra.
Having become thus, may I spontaneously accomplish the two purposes.
ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ཅན། །དུས་གཅིག་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་པོ། །
ཚུལ་གཅིག་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལྟ་བ་ཡི། །ལམ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པར་འཇུག་པར་ཤོག །
May I enter the singular path of the adamant vehicle,
The singular view of existence and liberation as undistinguishable,
The noble path which leads to Buddhahood in a single lifetime,
And is the expedient means to achieve two purposes simultaneously.
ལམ་འདིའི་ལམ་སློམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཚོགས། །ཀུན་ལ་བདེ་སྟོང་བསྐྱེད་པའི་གྲོགས་བགྱིད་ཅིང་། །
ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མཚོན་པའི་སློར་གྱུར་པའི། །ལམ་གཅིག་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་རོལ་བར་ཤོག །
May I enjoy in the realm of dakinis,
Who are the sole agents for showing innate nature
And who help generate empty bliss in the assemblies
Who hold the adamant knowledge and are engaged on this path.
བཅོས་མ་སྤྲངས་བའི་སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཞལ། །བཅོས་མ་མིན་པར་རང་ངོ་རྗེན་པར་མཐོང་། །
བཅོས་སླད་བྲལ་བའི་མཉམ་བཞག་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཏེ། །བཅོས་མེད་དོན་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག།
May I obtain the uncontrived meaningful result
Having maintained the meditation without contrivance or contamination.
May I directly see my own uncontrived nature,
The face of innate nature of the mind which is without contrivance.
གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །གསོན་པའི་ཚེ་ན་བསམ་པ་ངན་པ་མེད། །
འཆི་བའི་ཚེ་ན་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་མེད། །ཤི་ནས་འཁྲུལ་སྣང་འཇིགས་སྐྲག་མེད་པར་ཤོག།
May all my wishes be fulfilled temporarily;
May there be no bad thoughts when I am alive.
May there be no suffering of death when I die;
May there be no fear from illusions after my death.
བདག་མཐོང་ཐོས་དང་དྲན་རེག་འགྲོ་བ་ཀུན། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས།།

ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་སྐྱེས་ནས། །སྨྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

May the thoughts of renunciation, enlightenment and innate awareness
Arise in those beings who saw, heard, remembered or touched me
In the most appropriate manner
And they attain the state of Buddhahood.

སངས་རྒྱས་ཉིམ་མཚན་དཔེའི་ཞལ་མཐོང་ཞིང་། །དམ་ཆོས་ཉིམ་སྙིང་གི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད། །

དགེ་འདུན་ཉིམ་ཐར་པའི་གྲོགས་གྱུར་ནས། །མཆོག་གསུམ་ཉིམའི་འོད་དང་མི་འབྲལ་ཤོག།

May I see the sun of the Buddha’s face possessing all marks and tokens,
May I relish the sun of Dharma as the nectar for the heart.
May the sun of Sangha become supporters for liberation,
May I never be separated from the light of the sun of Three Jewels.

སྒྲུབ་པ་པོ་ཉིམའི་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་བཙུན་གཟུགས་དཔལ་དགེས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ།།

As desired by the practitioner Nyima, this was written by Palgye, the one who holds the form of a monk.